

TATAISO EA SABATHA  
SEKOLO EA BATHO BA  
BAHOLO

# 1 BOQHOKU: HO TSOA BOTEBONG BA PELO



# 2 BOITOKISETSO BA NAKO EA BOFELO

# Tse Kahare

1	Tšusumetso ea Ho ruoa—Tsitoe 30-Pherekhong 5	6
2	Kea bona, Kea Batla, Kea Nka—Pherekhong 6-12	14
3	Molimo kapa Mamona?—Pherekhong 13-19	22
4	Ho Chopola Mekhoeng ea Lefatše—Pherekhong 20-26	30
5	Liqhoku Kamora Edene—Pherekhong 27-Hlakola 2	38
6	Matšoa a Qhoku—Hlakola 3-9	46
7	Ho Tšepahalla Molimo—Hlakola 10-16	56
8	Litholoana tsa Boshome—Hlakola 17-23	64
9	Likabelo tsa Teboho—Hlakola 24-Hlakubele 2	72
10	Mosebetsi oa Boqhoku—Hlakubele 3-9	80
11	Mokoloto: Qeto ea Letsatsi le Letsatsi—Hlakubele 10-16	88
12	Litloaelo tsa Qhoku—Hlakubele 17-23	96
13	Litholoana tsa Boqhoku—Hlakubele 24-30	104

## Ofisi ea Bohlophisi:

12501 Old Columbia Pike  
Silver Spring, MD 20904

## Re etele Websaeteng ea rona:

<http://www.absg.adventist.org>

## Sengoli se ka Sehlohong:

John H. H. Mathews

## Mohlophisi:

Clifford R. Goldstein

## Mothusi oa Mohlophisi:

Soraya Homayouni

## Mookameli oa Phatlalatsa:

Lea Alexander GReve

## Mothusi oa Mohlophisi:

Sharon Thomas-Crews

## Pacific Press® Coordinator:

Wendy Marcum

## Bonono le Botaki:

Lars Justinen

©2018 General Conference of Seventh-day Adventists®.

Litokelo tsohle li notluoe. Ha ho karolo efe kapa efe ea

bukana ea Sabatha Sekolo sa Ba Baholo e ka (E Akaretsang)

e ka n̄soang liphoso, ea fetoloa, ea lokisoa, ea inkloa, ea tolokoa, ea atisoa kapa ea hatisoa ke mang kapa mang kapa mokhatlo ofe kapa ofe ntle le ho fumana tumello pele, e entsoeng ka mongolo ho tsoa General Conference of Seventh-day Adventists®. Li-divishene tsohle tsa General Conference of Seventh-day Adventists® li lumelletsoe ho hlophisetsa botoloki ba Lithuto Tsa Sabatha Sekolo tsa ba Baholo, tlasa melašana e beiloeng. Litokelo tsohle tsa libukana tse tolakiloeng li sala e le tsa General Conference. "Seventh-day Adventist," "Adventist" le letšoa la malakabe ke matšoa a molao a General Conference of Seventh-day Adventists® 'me li ka se sebelisoa ntle le tumello ea General Conference.

Tataiso ea Boithuto ba Bible ea Sabatha Sekolo ea Batho ba Baholo e hlophiselitsoe ke Ofisi ea Tataiso ea Boithuto ba Bible ea Batho ba Baholo ea General Conference of the Seventh-day Adventists. Tihophisetso ea litataiso e tlas'a botataiso bo akaretsang ba Komiti ea Bohlahlobi ba Lingoliloeng tsa Sabatha Sekolo ea ka Lefatše Lohle, eo liho tsa eona li sebensang e le bahlophisi. Tataiso e phatlalalisoeng e bontša tlatsetso ea komiti 'me ka hona ha e bontše feela litaba-tabelo tsa sengoli kapa lingoli.

© 2018 General Conference of Seventh-day Adventists®.



## Bophelo ba Qhoku ea Mokreste

**R**e le Bakreste, re tlameha ho lemoha maemo a rona a ho ba sebeng pele re ka ananela hore re hloka ho fetoha. Phetoho ena e ka tlisoa fela ke ha Krete a sebetsa ka hare ho rona ka botlalo. 'Me tsela e 'ngoe e bontšang mosebetsi oa Hae ka hare ho rona ke ka Boqhoku. Leha boqhoku bo kenyetse lintlha tse 'maloa tsa bophelo ba Bokreste, re tla bo hlalosa mona, ka mokha o pharaletseng, e le ho hlokomela lintho tse tšoarehang le tse sa tšoarehang bakeng sa khanya ea Molimo.

Joalokaha bo rutoa ka Bibeleng, hara tse ling, Boqhoku e ba sesebelisoa se matla-matla khahlanong le kotsi ea matlotlo a lefatše (lerato la ho rua), kapa bolefatše ka kakaretso— elng e 'ngoe ea maraba a sera sa meea a re pitlang ka eona. Batho ba bangata ba hloleha ho lemoha hore maruo le matlotlo ke ntho tse chipi, tse iketselitsoeng ka matsoho tse qetellang li tapa. Ka bomali-mabe, meea e mengata e tla timela ka lebaka la ho sitoa ho hloleha ho chophola leratong la ntho tsa lefatše. Litsela tsa lefatše—“Takatso ea nama, le takatso ea mahlo, le boikhantšo joa bophelo” (1 Johanne 2:16)—tsohle li ka hatikeloa, esitana le ho qojoa, ha re sebelisa metheo ea boqhoku maphelong a rona.

Ke ka hona kotareng ena re tlang ho shebana le boqhoku le seo bo ka re rutang sona kamoo re ka phelang kamoo Molimo O batlang re phele kateng, eleng ho kenyeletsa tokoloho leratong la lefatše, ka mefuta eohle ea lona. Boqhoku ke ponahatso ea letsatsi le letsatsi ea se boleloang ka ho latela Jesu; ke kamoo re bontšang lerato la rona ho Molimo, tsela ea ho phela 'nete eo re e fileng ho Krete. Re liqhoku hobane Molimo O re ratile pele.

Ho phela bophelo ba boqhoku ha rona, ka hona, ho kenyeletsa, boemo ba kelello, tšokoloho, boinehelo, boitšoaro, le tse ling. Re lokela ho ba bahlanka ba tšepahallang Molimo, ba phelang bophelo bo hlohang boikhabo kaho hokahana le Jesu ka sohle seo re se buang le seo re se etsang. Sekolong sa Kreste re sibolla hore sephetho sa boqhoku ke nala ea bophelo ba khalalelo. Re tlameha ho ithuta ho hlokomela matlotlo a Molimo bakeng sa khanya ea Hae, re fumane thomo ea Hae hore re qete mosebetsi oa Hae.

Ha ha joale liqhoku tsa Molimo li “bona ka seipone, ka lerootho” (1 Bakor. 13:12), empa Jesu O bona hantle. O re tšepela ho etsa mosebetsi oa Hae. Le hona hara leheshe-heshe la ho khalleha ha tsa lefatše, re ntse re e na le boikarabello ba ho hlokomela litalenta tsa rona hantle, bophelo, le tikoloho. Thuto ena e reretsoe ho re ruta boikarabello ba rona ba ho ba liqhoku ha joale, le kamoo re ka phehatsang maikarabello ao ka mohau oa Molimmo, eseng ele tsela ea hore re fumane pholoho empa ele tholoana ea ho pholoso.

Joaloka liqhoku tsa Bakreste, maphelo a rona a bontša lefatše semelo sa Molimo. Ho na le botle, thabo, le BoMolimo, maphelong a ba etsang qeto ea ho emela metheo ea Bibe, haholo-holo khahlanong le tloaelo ea ho latela mekha ea lefatše ea ha joale. E mong le e mong o oela molekong oa ho phela bophelo bo senang Molimo; liteko li re pota-potile kamahohle, ka mekha e pepene e mengata. Joaloka Bakreste, haholo-holo liqhoku tsa Bakreste, ha rea bontšoa kamoo re ka phemang liteko tsena kateng, empa le matla a ho li hlola.

Qetellong, re tla utloa e ’ngoe ea lipolelo tse peli e buuo ho rona: “Ha kea ka ka le tseba le mehla, ntloheleng, lona ba sebetsang bokhopo!” (Mattheu 7:23), kapa “Ke hantle, mohlanka ea molemo ea khabane, ; u bile khabane linthong li se kae, joale ke tla u bea holim’a tse ngata, kena thabong ea Morena oa hau!” (Mattheu 25:23).

Ke tšepo le thapelo ea rona hore tse tla rutoa Thutong ea kotara ena ka boqhoku li ka fela tsa re isa tseleng e tla etsa re utloe mantsoe, “kena thabong ea Morena oa hau!”.

*John H. H. Mathews, D.Min., ho tsoa Andrews University, ke moruti ea behiloeng matsoho ea sebelitseng Florida, Alabama, Iowa, Missouri, Tennessee, le Nebraska. Kajeno moetapele oa Boqhoku North American Division.*